

● КАПИТАЛЬНАЙ ТҮТҮҮ

КЫАЛЛЫБАТАХ БОЛПУРУОСПУТ—УМАТЫК

Хуус Мунчыровың депутатат, улуска же сүздөвнүү түар «Аартык» ХЭТ начальниги П. М. НАУМОВЫ жөрсөн кынчынын замыг үзүүлүп-хамнастарын туулунд иштэлдүстүбүт.

Хамчахтаммалт обходиңиздоо табаарыстыбыт 27 үзүнтүшкүү. Аасын уустук сымаларга төрилтө үзүнчүүрөн иштимал жабын иштөөр. Улакаа буоларса иштептүбүт. Бу 2000 салында өзөөрхөттөрдө. Эрдэ ажестин биймүнүнин, мадалын Ташта улуушик Улбатыгар Халымалыңыр федералыннан сүртөн үзүнчүүтөштүүт. Ишкүйнин, узуу дыналтата бийлгүү бызантин кызметчирээндүү, дыбышылаа—Дариге суюлупер 2 км суюлу иштөөрхөттөштүүт.

Кынчылбашын ишар болпурносуптунан уматык буолар. Голомий, үйлесүүгө тарнагыбет «Саха-дороги» автотобуслын сүндөрүү АО директори уматык буолардын үзүнчүүт. Акцизнерини обществе мунчылтарынан ынчыраа сиртмениндерлэр. Сии үзүбенчи хамчахтаммалт, билимчүнүү дүүдүлээччүбүт, АО сүрүүнөн солирикан комедийон хөбүт. Оны сүртөн үзүнчүүт үзүүлүп төлөөлүрбүтүү вахшырыт буоллар, бийбүт түзүүлүп-харчылаа буолду атибүт, уматык да булуухи сөз. 1999 салын Чуранчы-Дыбышы суюлупер 2 км оңгорбүнүт толону пана. Бир иштимал Чуранчы салынчындар Номжынай улусса, гояна Нүүрөгөй Азиянын улуссатын оңгорбүнүт эрээр, төлөөлүр хамтап көстөрө бийлигүүт.

Ишкүй көрдүрүстүү ахсаанынан (ишик-сачетуунан) пахчын айынай. Нодурукын баярор иселит 2 мел. солик таңыста. Бюджетты таңынан фондларга республиканында ушин федэралыннын пахчылбака аларбүзүү. Хамнас соконуунуун көмүкшүүлүкээр буолады, үзүнчүрбүтүн кынчынан балансын ахсаан мөлдүбүт. Төрттөбө уп-харчы тутуулуга ончук узихан.

Суруллубукка эргиллэн: уу проблемата баар

САНАА СИТИМ

Бу түнүүкин билүрүүн баланчи улжалан ысташмайсанын туулуп «Санаа олох» хамызсан башттагын турабын. Бийнги, Чуранчы салынчынотин Куохара үрөнүн сөзүрүү оттүүлөр сүйлүүлүүлүү ылалыр, ууын «олус» үрдүнчүүт. Байыл даңғынын көртөтөн ойлонорбүт бүтөнчөк, күнчүчүн сүйлүүлүүн уу кынчылдатын орбийн энэрдостибүт. «Уу—тынын бошчуруус» дынкинин-хамнамынан билүбүт. Уу банаа ишар масеминаны нордехүүтүүнүү, сирәндүн-хархынан сирдүүнүү түлбүт, күнчүчүн кынчалыбүт бийлигүүллэр.

Бу дыкки сый ахсын дыз-үүт, сүбү-дүйн алдалы, кынчын шабаг. Онон сибистегин, барадарар барадыбыт уу таңынан, нахсустар сирин булуу, анатым. Мамымаха саңкей табыгастаңа, көскүлдөөгүр үрүкүү бөх төрөр аллаа буоллар. Ол сиртүн ишар сымаларга буор ылалы, иш-ицуурин төрөл хестылар. Ошынук түннисүллүбүт сиртэ рекультивациян оңодордуулаштаа ушин түннэдээ таңармалыктаа. Алас кууран-хатын ырнастанин, ис-эттүүлөр кырттык булдузарынай астаран төрөллөхүү сөз. Борт улахан сабардамнаа сир-үүпүү олохсустар буоллар, иштималын мазроочимат да түпсөө ээ.

НАРОДНАЙ ТЕАТР ПРЕМЬЕРАТА

Аасын подполаада Чуранчынтың народный театрда Дынкуускайдаа культура ушин иккүйнэлдөрдүүн төрдүүлүү курсун студенческий Петр Соловьев Абсолют Дойду «Бригады» дын иккүйнэлдөрдүүн драматикам дипломчын үзүнчүүнүүнүү. Куоранка олохсүйбүзүү Акымын орнинь эбтэ Олеонтоо дынамынтар оюу санаа аасын баландын чөлөөлөр түйзөрөн сишиянин үзүрдүүнчесе уортор санаалык төрөлбүт түбэтийнэр эрдиллэр. Сана омук тортуг юсторин ингрис сыйлар

Бийлгүүлсүнде да, сыймансында да уулаах буолар чечинчилөөх. Туух барыта биринчесүүх, ишмөх-кордантасы. Ол түгүнчирин күйттарбакка, түфшисин хамылах баар. Холобур, Куохара үрөнүттөн биймалгын сыйлүүлүрбакка уу бырахтарындаа иш алавека. Отчотугар уу сапидаанын, үрөхүү уулзанин поборууската энш атчын ээ. Биллиги курдук сайдылаах комич, техника ўйнчилгүүр улаханаа суюх дындаа. 2000 салын улускаа албох түү дынгалаа оңодордудан ээр. Мами түннан, Чуранчы салынчынотин бу этиллэр алавека ууу бырахтарары толкуйдууха, онорууха дын чонку этил көлхэрбүт.

Аасын сымыркын сурубут ысташмайбүт туух да эннин суюх хаадбытаа, ахсаанын ылалыбүт. Бу сымыркын ардаа Куохара түүлбөтүн олохтоохторуун этиллэрнүүр хамын наңгүү этилл ылалы мөдүйнбүт. Дын, сүбүүхөхтөр кынчалаларын зийнаторга салынчын салалтата кынчалалтаа.

Ардаа Куохара үрэх сөвүрүү оттүүлөр оңороччулар жеттариштадаа И. Дьячковской.

Кырдаа—Акымын СР күлтүраторын түйгүн артист Валерий Герасимов көрөөччүүт иштэгтийндооттам тиризтээ. Куорат «круглый» иштимал уобаралын эдээр артист Станислав Мостиков, кылбик-самай ыланынчын Акимын Александра Энергетова. Олоенчюю энэзэсийн ССРС ушин СР күлтүраторын түйгүн Валентина Пинктияна, огурууктаа ойдоох, түрүк солоо сүүдайтар Харбайли оруулуда Гаврил Попов, идэтийн байттарын түннүүртэй сүүдүүзүүнүүтэй үзүүлэлтэр мардлаадаар Чатарабы Дмитрий Карилдин, алданын бийдээлэр салалтаа үзүүлтийн Сарыбекин Юрий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТ БЫЫБАРЫГАР
РЕГИСТРАЦИЯЛАММЫТ КАНДИДАТАР

1. Роворухин Станислав Сергеевич—Госдума депутаты.

2. Джебраилов Умар Алиевич—«Интурист-РадАзмер Гостиница уюни Деловой центр» холбоонуктаа предпринятие хамчахтаммалт обходиңиздоо обществотын генеральный директорын сүбзинтэ.

3. Зюганов Геннадий Андреевич—Госдума депутаты, РФКП фракциянын салайдаачы.

4. Памфилова Зина Александровна—«За гражданское наследие» хамсаанын председатель.

5. Подберезкин Алексей Иванович—«Духовное наследие» хамсаанын Бүтүн Россиянын общественно-политической кишин сабзинтэ председатель.

6. Путин Владимир Владимирович—Российской Федерации Президенти обходиңизди төмөроччуу, РФ Правительствотонын Председателе.

7. Савостьянов Евгений Владимирович—Президентский программалар Мөккебатын фондаларын бирдемлилүүтүн председателе.

8. Скуратов Юрий Ильич—Российской Федерации Генеральный Прокуроратын Генеральный прокурор.

9. Титов Константин Алексеевич—Самарской обладаач губернатора.

10. Тулеев Аман-Гельды Мондагалиевич—Кемеровской обладаач губернатора.

11. Янинский Григорий Алексеевич—Госдума депутаты, «Яблоко» фракция салайдаачы.

Бырааттын Добордуураптар бириистэригээр

А. К. Софрапов атынан спортзалига олуттуу ый 19–20 күнүүртээр елтис төгүлүү бырааттын Добордуураптар бириистэригээр окууд тенинчилгэр республиканский суюлдаах абаас турнир ынчылдыш. Барытада 8 ууластан 80-тан таңса спортмен ынчылдыш. Ол курдук, Дынкууский курдук, Нам, Ус-Алдан, Манз-Хангалас, Айма, Таатта ушин Чуранчы бастын тенинчилгэр бүлүн корустулар. Оссо эбз, оскуулаа уорицчилдүүр үзүүхин дынчын ынчылдыштатаа. Биллигүүтээ олуттуу түртүүлүүтээ даянна, астынчарда даянна.

Ишкүй күнүүх киришилэр түмүктаринең дыхталдарга Ут-Алдантаан Түйнэр Сициева быстата, Надя Баранкова (Чуранчы) ишкүй, Сары Сициева (Ус-Алдан) үйүс буоллудар, Ветеран дыхталларга Чуранчыннан Светлана Баншырина түмүүчинин бүлбата, ишкүй-үсүү Таятта спортменчектара ылалылар. Эрдөнгө Васи Шадрин (Чуранчы) чөмпинчалтаа. Ветеран эр дынчоо бириистээх мизетилэр атын уулаастартай иштээбүт тенинчилгэр тигистилэр. Абсолюттой чөмпинчилгэр атын уулаастартай. Сырдаах эрдийн түмүүчинин Манз-Хангаластан сыйлдээр Ильгрин Владимир турнир абсолюттой чөмпинчилгэр түрдүк атын Станислав Добордуурап атынан барынг хамайынчын буолдада. Ишкүй таңынан үгүс өнчүүчүчүлүр анын барынчарын туттулар. Ол курдук. Иш Аймак депутаты А. Ким «Бастын тенинчилгэр суюлдаах оончынчуга» бириине Васи Шадрингэ (Чуранчы), «Сахатчеком» ГУП уулаастадаа филиалын бириине Радмир Сидоровка (Горний), «Эдэр коскылдаах оончынчуга» дын Чуранчынтыа спортивийн оскуулаа бириине Сергей Турнатаанын борчилдилэр. Оттон «Бистуда тенинчилгэр үйүн үйлчилгээнд дын Александр Добордуурап барынчай Горийгээнд сыйлдээр иштээбүт спорт жеттари, республика-7 түгүлдээн чөмпинчилгэр Анатолий Оенин ылалы.

Бастакы разрядын төлөрбүт түүнчүүлүр зинктар дохсун ытис таңынан ортотутар Надя Баранкова, Жени Наполова ушин Николай Дылановинан анынчалычилар.

Куорханыннан барыг астынан тарфастылар. Кэлбүт ылалычтарбыт үрдүк таңынан тарфастын ишкүй махтал-баймынбаа талларын эттилэр.

М. ГЕРАСИМОВА.

Толстоухов, бүхтүлтөр Духанынчи Любовь Пермякова дынчынчук төлөрдүлүр.

Биш долгуутулаах түгүнчилгэр народный театры төрттөбүт бастакы режиссер П. И. Каидинский сияа, Чуранчы орто аскулдатын II ынчылдыштотчычтада Вания Каидинский театр оттүүс сезонугар астынан атын паттаган, борт чөбүтүү таңсан, ово оруулун оинчиюн кордурдуу буолла.

Студент Петр Соловьев дипломчын үзүүтүү стубтуунини сывалданин.

«СОФ» корр.

Күндү балтыбыт, зынайбиг, ийм, аймахныт, Кытанаң детсадын үзгизті.

МЕСТИКОВА Татьяна Романовна
олуның 26 күнүгөн эдәр саңытар соңумардың мәлдән олбутын, дирингин куртуйын туралы, аймахтарбытындар, табаарыстарбытындар, биләр дөңүнгар шынтынэрбиз.

Биригэ тореобуттара, уола, аймахтара.

Күтүрәнварын тиердәлләр:

— Нәниләнек детсадын үзгизті Местикова Татьяна Романовна олбутуын уолугар Сережа, зынайдириттер, балтыларындар, биржаттарындар, иштәптиләр, күтүттарындар, аймахтарындар Кытанаң инициативада дәланатта, олохтоох детсад, оскуула, балзыны колективтари.

— Кытанаң детсадын үзгизті Местикова Татьяна Романовна олбутуын уолугар Сережа, чугас аймахтарындар Татьяна Романовнанын кытта Кытанаң орто оскуулатын 1973 с. биригэ үөрөнән бүтәрбиз дөвөттор, табаарыстары.

— Зынайнгәр, байзәрни үзгизтәрәгар Коркина Мотрене Романовна «Чурапчы» кооператив администрацияны, профкома.

— Местикова Татьяна Романовна олбутуын уолугар Сережа, зынайнгәр Мотиба, балтындар, иштәптиләр, саңытарындар Дуняра Болтонотон Догдомонтар, Кылыштын Собакиндар, Менз-Хангаластай Никитшинар, Герзайтак Дьячковскайдар.

— Уолугар, бары аймахтарындар аймахтара Чурапчынын Оюнешникентар, Кудичиндар, Дыккуускайтак Васильевтар, Табацаттан Павловтар.

— Танталлаах ийзә Местикова Татьяна Романовна олбутуын уолугар Сергей Кытанаң орто оскуулатындар биригэ үөрөн ХI кылванын өөрөлөр, киндер төрөнүттөр, кылаас салынаттын Илютова Ольга Матвеевна.

Күндү быраашын, үбейбыт, Хадаар яйылышын олохтоо.

ПИРОЖКОВ Константин Константинович
хомолтолоохтук олбутын дираңин куртуйын туралы, аймахтарындар, табаарыстарындар, биләр дөңүнгар шынтынэрбиз.

Биригэ тореобуттара.

Күтүрәнварын тиердәлләр:

— Нәниләнек олохтоо ийзә Пирожков Константин Константинович олбутуын биригэ тореобуттарындар, аймахтарындар Хадаар инвалидиги дәланатта, «Хадаар» табаарыстын бырабылмашында, Хадаар орто оскуулатын колективи, биригэ үөрөмит табаарыстары.

— Пирожков Константин Константинович олбутуын биригэ тореобуттарындар аймахтара Хадаартан, Чакыртан, Хайалыктан, Одулуултак бары Никоновтар, Хадаартан Лукиндар, Филимоновтар, Климентар, Дарнитсан Корикиндар, Никоновтар, Поновтар, Алексеевтар.

Таатта узуунун Боробул бенүөлөснүн олохтоо.

ПОПОВ Владимир Семенович
унун ырыннан 62 саңытар олбутуын күртүтүр, Чурапчынасы не дынада отдельни сөттүр, Никитин Иванович Ивановиччиң кириг күтүрәнварын тиердәбиз.

Не дынада отдельни колективи.

Сарын ветерана, иккى бойбуюй уонна «Боччут Знага» орденинар кавалердара, советский партийнай үзгизті, Ханжалас узуунун бочуоттах гражданина, персональной пенсиинер.

ПУДОВ Павел Егорович

87 саңытар унуп ырахан ырахан олбутуын бираттарындар Чурапчынасы физическая культура уонна спорт институтуни професиялык Егор Васильевич, Хатылы избилингиз торындар Павел Васильевич дәланаттын специалистындар Павел Васильевич Пудовтара кириг күтүрәнварын тиердәбиз. Пудовтара кириг күтүрәнварын администрация-ЦФКСИ, интернат-оскуула администрациялар, профкомиара.

АТЫЛЫЛЫБЫТ

МТЗ-82 тракторы, Сманата—консистенция. Дыбысын бенүөлөснүн (Одьылуун) Седалишев ууда 11 М-сер Корикиннардын балсаргитигер.

АТАСТАЛЬЫБЫТ

Чурапчы салынныннан олбутуын дында приватизациянын низи хостоох киридирикүү үчүн түрүктүштүрүнде, фургон УАЗ-инка («Санитарка», «Охотник», микроавтобус), Баласар тел. 21-901 (таксийннэрбиз).

СҮТҮКТЭННИБЫТ

Дирингизди агро-оскууланан Дыячковская Людмила Егоровна 1990 с. бас ыйни 3 күнүнгөр берилгисен А сериялаах, 005383 М-дээс аттестат сунгуттунэн, дынго суюнна авыллар.

Чурапчы салынныннан олбутуо, тыыл, педагогический уул ветерана, урни тарбахтах пороут маастра.

ШАДРИНА Марфа Алексеевна
олуның 26 күнүгөн 76 саңытар мәлдән олбутуын дираңин куртуйын туралы, бары аймахтарындар, үзүннөхтөрүндар, биләр дөңүнтар шынтынэрбиз.

Кымын, күтүт, бираттара, кийинтэр, сизинэр.

Күтүрәнварын тиердәлләр:

— Танталлаах зынайз, тыыл, педагогический уул ветерана Шадринна Марфа Алексеевна олбутуын улуус дәланаттын балыллар Шадрин Алексей Алексеевича Зауус Муннъява, улуус дәланатта уонна улуус дәланаттын аппарата профкома.

— Салыннын олбутуо Шадринна Марфа Алексеевна олбутуын чугас аймахтарындар Чурапчы салынныннан управление.

— Танталлаах зынайз, тыыл, педагогический уул ветерана Шадринна Марфа Алексеевна олбутуын улуус дәланаттын балыллар Шадрин Алексей Алексеевича Арымлаах, Кытанаң инициаторын дәланатлаа.

— Педагогический уул ветерана Шадринна Марфа Алексеевна олбутуын кымындар, күтүтүтүр, аймахтарындар Чурапчы орто оскуулатын педагогистика, профкома.

— Чурапчы I сүйөх оскуулатын ветеранчы учуутала Шадринна Марфа Алексеевна олбутуын кымындар, күтүтүтүр, сизинэр, биригэ төреобуттарындар, аймахтарындар Чурапчы I, II-III сүйөх оскуулаларын колективтари, уорх управление, уорх үзүннөхтөрүн профсоюнны узуустааы комитетта.

— 1957 с. интернат-оскуула аймалынтындар биригэ үзгизбиз табаарыстара Шадринна Марфа Алексеевна олбутуын кымындар Айнай, күтүтүтүр Николай, сизинэр, биригэ төреобут бираттарындар Алексей Алексеевич, Семен Алексеевич Шадринварга, киндер дын көргөттөрүндар, аймахтарындар Понюттар, Ефимов П. И., Алексеевтар, Захаронтар, Федотовтар, Ефремовтар, Дыккуускайтак Понюттар, Чульмактай Алексеевтар уонна Дагданча Г. Г. дын көргөттөр.

— Убастьыр зынайидаро Шадринна Марфа Алексеевна мәлдән күн спирттөн күрәммитиши кымындар Айнайки, күтүтүтүр Колыба, сизинэр, бираттарындар Алексей Алексеевич, Семен Алексеевич Шадринварга, киндер дын көргөттөрүндар, аймахтарындар Понюттар, Ефимов П. И., Алексеевтар, Захаронтар, Федотовтар, Ефремовтар, Дыккуускайтак Понюттар, Чульмактай Алексеевтар уонна Дагданча Г. Г. дын көргөттөр.

— Убастьыр зынайидаро Марфа Алексеевна олбутуын бираттарындар Алексей Алексеевич, Семен Алексеевич Шадринварга, кийинтэр, кыргыттарындар, күтүтүтүр, бары аймахтарындар Макаровтар, Друзыновтар, Монастыревтар, Дыккононтар, Белыхтар.

Одьылуун избилингиз олбутуо, уул ветерана

КОРИКИНА Татьяна Васильевна

олбутуын дираң күтүрәнварын тиердәлләр:

— Танталлаах ийзә Корикина Татьяна Васильевна олбутуын Корикина Венера Васильевна биригэ үөрөмит дүүгөллөр, дөрөтторо.

— Көргөнлөр Корикина Татьяна Васильевна Николаевна, олборугар, сизинэр, Чурапчынан Ко-рикина А. Е. дын көргөн.

Тыыл, уул ветерана, Чурапчына бөүөлөснүн олхтоо, зебит, пайыз.

МОХНАЧЕВСКАЯ Наталья Сидоровна
ырахан ырахан олбутуын дираң куртуйын туралы туралы туралы, аймахтарындар, үзүннөхтөрүндар, биләр дөңүнтар шынтынэрбиз.

Обалора, кийинтэр, күтүттөр, сизинэр.

Күтүрәнварын тиердәлләр:

— Уолугар, удуустары гимназия кылабынай бухгалтерындар Мохначевской Натальи Николаевны чыннан дын көргөнлөр И. Е. Новгороден дын көргөттөр.

— Чугас табаарыстарындар уолугар, гимназия кылабынай бухгалтерындар Михаил Николаевич уонна чыннан дын көргөнлөр Анастасия Кирилловна Мохначевскойдартар, олборугар Болыса, Аниза Пермяковтар, Габышевтар.

Ада дойду Уллуу сарыннын кыттылаа, уул ветерана, СР күлтүртамын үтүүлөрдүү, улус бочуоттах градаанына, Ада дойду Уллуу сарыннын кыттылаа Ефимов Гавриил Дмитриевич олбутуын олборугар, сизинэр, аймахтарындар аймахтара дыдааеттар.

— Убастьыр-ытыктыр учууталлара, директорда Ефимов Гавриил Дмитриевич олбутуын табаарыстарындар Нюрбина Дмитриевна, Николай Иванович Ефимовтар, күндү дүүгөттөр Чурапчы орто оскуулатын педагогистика, профкома уонна хирургический отделение колективи.

— Кымындар, күндү дүүгөттөрүндар, СР Правительствынын дәланаттын управление сургуу чынта үзүүлүп специалистындар Гулевес Дария Гаиралына, мар сүтүгүн үзлөстөн, Чурапчы орто оскуулатын биригэ үөрөн бүтәрбиз табаарыстары.

Чурапчы салыннын олбутуо

ПЕТРОВА Елена Григорьевна
олбутуын дираң күтүрәнварын тиердәлләр:

— Кийинтөр бухгалтер Петрова Анастасия Григорьевна, олборугар, күтүтүтүр Чурапчы орто оскуулатын 1977 саладаа биригэ үөрөмит табаарыстары.

— Танталлаах ийзә, эбкэра Петрова Елена Григорьевна олбутуын кымындар, Одьылуундам «Күнчаз» уйынан иштөөчтүүлүр Арина Михайлова, күтүтүтүр Петр Егорович Дычковскойдартар, сизинэр Аринаны чынта Чурапчы орто оскуулатын 1977 саладаа биригэ үөрөмит табаарыстары.

— Күндү ийзә Петрова Елена Григорьевна олбутуын убастьырлар Елена, Фекла, Арина, Михаил, Гриша, жүтүтүтүр, «Саха» национальный көрдөр-йылтаптарын компаниянынше-президенттер Тарас Луич Тарасовса Платоновтар, Сергеевтар, Исустросатар, Эверстовтар, Понсеевтар, В. Дычковской.

— Танталлаах ийзә Елена Григорьевна Петрова олбутуын убастьырлар Елена, Фекла, Арина, Михаил, Гриша, жүтүтүтүр, «Саха» национальный көрдөр-йылтаптарын компаниянынше-президенттер Тарас Луич Тарасовса Платоновтар, Сергеевтар, Исустросатар, Эверстовтар, Понцеевтар, В. Дычковской.

Ханыят олуның 26 күнүнөн субуоттаа, ишмөрө технический бириччилик таҳсүбаты.

Учредители (соучредители) газеты — Редакция, Администрация улууа, Правительство Республики (Саха Якутия). Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Индекс газеты 54907

Национальной издательско-полиграфической компании «Сахаполиграфиздат».

Тираж 2289.

Автор суругар отвалар салын редакция позицияларын мөлдө сөн түбәнәр булабатас. Суругар мыймандар чалымдар сыйрдымкайттарындаринин таңынан автор суругар сөн булабатас.